

**ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O ALTERNATIVNIM INVESTICIONIM FONDOVIMA**

Član 1

U Zakonu o alternativnim investicionim fondovima („Službeni list CG“, br. 23/25 i 14/26) u članu 9 poslije stava 10 dodaje se novi stav koji glasi:

„(11) Investiciona društva iz stava 10 ovog člana, mogu da nude, posredno ili neposredno, udjele ili akcije AIF-ova ili plasiraju udjele ili akcije AIF-ova investitorima u Evropskoj uniji, samo u mjeri u kojoj se tim udjelima ili akcijama može trgovati u skladu sa ovim zakonom.“

Član 2

Poslije člana 19 dodaje se novi član koji glasi:

„Kapitalni zahtjevi DZUAIF-a koji upravlja UCITS fondom

Član 19a

U slučaju da DZUAIF upravlja UCITS fondovima, u pogledu kapitala mora da ispunjava uslove propisane članom 17 st. 2 i 3 i članom 18 stav 5 ovog zakona, kao i uslove propisane zakonom kojim se uređuju otvoreni investicioni fondovi sa javnom ponudom.“

Član 3

U članu 21 stav 1 na kraju tačke 6 tačka se zamjenjuje tačka-zarezom i dodaje nova tačka koja glasi:

„7) obavezu da se uprava i registrovano sjedište DZUAIF-a nalaze se u Crnoj Gori.“

Poslije stava 3 dodaju se dva nova stava koji glase:

„(4) U slučaju specifičnih okolnosti iz stava 3 ovog člana zahtjev za dobijanje dozvole za rad se smatra potpunim ako je DZUAIF najmanje dostavio informacije iz člana 20 stav 2 tač. 1 do 4 i stava 3 tač. 1 i 2 ovog zakona.

(5) U skladu sa strategijom ulaganja iz člana 20 stav 3 tačka 1 ovog zakona, DZUAIF može da otpočne upravljanje AIF-om čim dobije dozvolu za rad, ali ne prije isteka roka od mjesec dana od dostavljanja informacija iz člana 20 stav 2 tačka 6 i stav 3 tač. 3, 4 i 5 ovog zakona u slučaju da te informacije nedostaju.“

Dosadašnji st. 4 do 7 postaju st. 6 do 9.

Član 4

U članu 39 stav 2 mijenja se i glasi:

„(2) DZUAIF je dužan da, u skladu sa vrstom, obimom i složenošću svog poslovanja, uspostavi efikasan sistem upravljanja rizicima za prepoznavanje, mjerenje, upravljanje i primjereno praćenje svih rizika bitnih za svaku strategiju ulaganja AIF-a i kojima je ili bi mogao biti izložen svaki AIF pod upravljanjem, kao i da najmanje jednom preispituje navedni sistem upravljanja rizicima i da ih prilagodi kad god je potrebno.“

U stavu 4 tačka 4 poslije riječi: „IKT rizika“ dodaju se riječi „u skladu sa zakonom kojim se uređuje digitalna operativna otpornost finansijskog sektora“.

Član 5

Poslije člana 39 dodaje se novi član koji glasi:

„Izloženost sekjuritizaciji

Član 39a

(1) Ako je DZUAIF odnosno AIF kojim ono upravlja izložen sekjuritizaciji, DZUAIF dužan je da sačini pisanu procjenu da li ta sekjuritizacija ispunjava uslove propisane Regulativom (EU) 2017/2402 Evropskog parlamenta i Savjeta od 12. decembra 2017. godine o uspostavljanju opšteg okvira za sekjuritizaciju i uspostavljanju posebnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardizovanu sekjuritizaciju, u skladu sa članom 5 te regulative.

(2) Ako sekjuritizacija kojoj je izložen DZUAIF odnosno AIF kojim ono upravlja više ne ispunjava zahtjeve propisane Regulativom (EU) 2017/2402, DZUAIF dužno je da postupa u najboljem interesu investitora AIF-a i, prema potrebi, preduzme odgovarajuće korektivne mjere.“

Član 6

U članu 42a stav 1 poslije riječi: „digitalne operativne otpornosti“ dodaju se riječi: „u skladu sa zakonom kojim se uređuje digitalna operativna otpornost finansijskog sektora“.

Član 7

U članu 91b poslije stava 9 dodaju se dva nova stava koja glase:

„10) Komisija ima ista prava i obaveze kao i nadležna tijela države članice domaćina DZUAIF-a, u skladu sa članom 169 ovog zakona.

11) Ne isključujući primjenu člana 169 stav 1 ovog zakona, Komisija od datuma prosljeđivanja informacije iz stava 9 ovog člana, od konkretnog DZUAIF-a ne smije da zahtijeva da dokaže usklađenost sa nacionalnim zakonima i drugim propisima kojima se uređuju zahtjevi u pogledu marketinga kako je navedeno u članu 5 Regulative (EU) 2019/1156 Evropskog parlamenta i Savjeta.“

Član 8

U članu 112 stav 1 tačka 2 riječi: „čl. 90 do 94“ zamjenjuju se riječima „čl. 122 do 129“.

Član 9

U članu 116 poslije stava 5 dodaju se tri nova stava koji glase:

“(6) Primjena odredbe člana 22 stav 1 ovog zakona na DZUAIF iz treće države, ne isključuje primjenu odredbe člana 111 stav 2 ovog zakona.

(7) Na DZUAIF iz treće države ne primjenjuje se odredba člana 21 stav 1 tačka 7 ovog zakona.

(8) Za potrebe ovog člana, član 21 stav 4 ovog zakona tumači se na način da uključuje i informacije propisane stavom 2 ovog člana“.

Član 10

U članu 122 poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„(4) Udjeli AIF-ova iz ovog člana mogu se stavljati na tržište isključivo profesionalnim investitorima.“

Član 11

U članu 126 poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„(4) Udjeli AIF-ova iz ovog člana mogu se stavljati na tržište isključivo profesionalnim investitorima.“

Član 12

Poslije člana 133 dodaje se novi član koji glasi:

„Distribucija udjela AIF-ova malim investitorima

Član 133a

(1) Ako DZUAIF iz Crne Gore ili druge države članice namjerava da distribuirati udjele ili akcije AIF-ova kojima upravlja malim investitorima u Crnoj Gori, mora od Komisije prethodno dobiti saglasnost.

(2) Komisija je dužna da u svakom konkretnom slučaju utvrdi da li se određeni AIF može smatrati vrstom AIF-a čije je udjele ili akcije dopušteno distribuirati malim investitorima u Crnoj Gori.

(3) DZUAIF iz Crne Gore koji u Crnoj Gori namjerava da distribuirati udjele AIF-a kojima upravlja malim investitorima mora da osigura sisteme za obavljanje sledećih poslova:

1) izvršavanje zahtjeva za izdavanje i otkup udjela i osiguranja drugih plaćanja povezanih sa udjelima ili akcijama AIF-a investitorima AIF-a, na način kako je uređeno pravilima i/ili prospektom AIF-a, kada je to primjenjivo;

2) pružanje informacija investitorima o mogućim načinima podnošenja zahtjeva za izdavanjem ili otkupom udjela, kao i načinima isplate na osnovu zahtjeva za otkupom udjela; i

3) stavljanje na raspolaganje investitorima godišnjeg izvještaja AIF-a, pravila AIF-a ili prospekta, kada je to primjenjivo, podataka o zadnjoj utvrđenoj neto vrijednosti imovine AIF-a, cijeni udjela AIF-a ili tržišnoj cijeni udjela AIF-a, u svrhu njihovog pregleda i izrade kopija.

(4) DZUAIF je dužan informacije iz stava 3 ovog člana na njihov zahtjev dostaviti investitorima na trajnom nosaču podataka.

(5) DZUAIF je dužan da posluje kao kontakt-tačka za komunikaciju sa Komisijom.

(6) Sistemi za obavljanje poslova iz st. 3, 4 i 5 ovog člana, a koji mogu biti i elektronski, u Crnoj Gori moraju se obezbijediti:

1) na crnogorskom ili engleskom jeziku,

2) samostalno i/ili putem trećeg lica koje u državi članici podliježe posebnim propisima koji se odnose na obavljanje tih poslova ili nadzoru nad obavljanjem navedenih poslova.

(7) Kada DZUAIF imenuje treće lice za obavljanje poslova iz st. 3, 4 i 5 ovog člana, dužan je da sa tim trećim licem sklopi pisani ugovor u kojem će biti navedeno koje poslove obavlja treće lice, kao i da je DZUAIF dužan da trećem licu dostavlja sve informacije i dokumenta koji su potrebni za izvršavanje poslova definisanih ugovorom.

(8) Bliži sadržaj zahtjeva za izdavanje saglasnosti iz stava 1 ovog člana i dokumentaciju koja se prilaže uz zahtjev, kriterijume koje AIF-ovi moraju da ispunjavaju kako bi se smatrali vrstom AIF-a čije je udjele dopušteno distribuirati malim investitorima u Crnoj Gori, propisuje Komisija.“

Član 13

U članu 153 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

(3) Pod uslovima propisanim članom 35 Regulative (EU) br. 1095/2010, Komisija dostavlja ESMA-i i ESRB-u zbirne informacije o poslovanju DZUAIF-ova koji su pod njenim nadzorom.“

Dosadašnji st. 3 i 4 postaju st. 4 i 5.

Član 14

U članu 179 poslije riječi „čl. 34 do 36,“ dodaju se riječi: „člana 39a,“.

Član 15

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".